


Ahuhurobere Ohyew

Ebetumi Ama W'ayare



Dwodwo Wo Ho

Ahuhurobere biara wɔ NYC no nkurɔfo yare esiane ɔhyew nti na nnipa binom mpo wuwu.

Nnipa a wɔwɔ asiane mu kese nni air kondihyen na wɔwɔ tebea horow yi mu biako anaa nea εboro saa:

- Mfeε 65 anaa nea εboro saa
- Korakorɔ yareε ahorow
- Adwenem akwahosan haw
- Nom nnuru bi (wo ne wo duruyefo nkasa na woanya nsem pii)
- Ɔde nsubɔne di dwuma anaa ɔnom nsa pii

Air kondihyen betumi agye wo nkwa

Se abɔnten ye hyew a, ebetumi aye hyew kese mpo wɔ dan mu

- Fa wo air kondihyen no di dwuma abere a wowɔ fie. *Abɔmfra nko ara rentumi mma wo ho nye nwini abere abɔnten aye w paa..*
- Se wonni air kondihyen a: *Kɔ baabi a εhɔ ye nwini te se nhomakorabea, w'adamfo fie a air kondihyen wɔ hɔ, anaa baabi a εhɔ ye nwini. Fre 311 na bisa se "Ehe na baabi a εhɔ ye nwini ben me paa?"*

Nom nsu pii wɔ nna a eye hyew mu, se mpo sukɔm nne wo a.

Wubetumi anya ahobammɔ, ahotɔ, na woakora sika so abere a wode wo air kondihyɛn no to 78° anaase onwini a ɛba fam so no.



Ɔɔ wo ho ban abere a wowɔ abɔnten no

- Hyɛ ntade a emu yɛ hare na ɛnkyekyere wo
- Tena nwini mu na owia anka wo tɛɛ
- Kwati apɔw-mu-tesetɛ a emu yɛ den

Hu ɔhyew a ɛboro so ho sɛnkyerɛnne ahorow

Frɛ 911 anaa kɔ baabi a wɔhwɛ wɔn a wɔwɔ yareɛ a egye ntempe mu ntem ara sɛ wo anaa obi a wunim no wɔ ɔhyew yare ho sɛnkyerɛnne, te sɛ:

- Honam ani a ɛyɛ hyew, awo ANAA ɛyɛ nwini, afɔw
- Mmerɛwye
- Anisobere
- Bosofono anaa fee
- Home mu bre
- Adwene a ɛyɛ basaa, ani so a wohu, wɔnte wɔn ho ase



Yε Adamfo Pa!

**Abere a zhyew
aba paa:**

- Hwe w'abusua, wo nnamfo, ne afipamfo hwe se waka ahobamm na wka ho adwo wka.
- Ma w'ani nna ka ka zhyew yare ho senkyerene ahorow ho.
- Fre 911 ntem ara se wuhu zhyew yare ho senkyerene a.